



# Estampariá

Dimension istorica dins la pedagogia  
Freinet e dimension tecnica



# Somari

- Las originas e l'istòria de l'estampariá
- Lo ligam amb Freinet e sa pedagogia
- Son espleitacion en classa (aspècte tecnic)

# I / Las originas e l'istòria de l'estampariá

VI en sègle ap.JC

En China : invenció d'un sistema que permet d'estampar amb una matritz de fusta.

Es una de les 4 grans invencions de China.




1041

Bi sheng inventa els caràters en argila


1298

Wang Zhen, millora la qualitat dels caràters -> fusta  
Inventa un sistema de taula rotativa



Sègle XVen

introducció de l'estampariá en Europa per Johan Gensfleish zur Laden zum Gutenberg



## 1 .Dessenh del caractèr

<https://www.youtube.com/watch?=ACShxt0n8ul&t=1s>

## 2. Tustar dins una matritz de coire

[https://www.youtube.com/watch?v=HcAoBhpjo\\_I&t=7s](https://www.youtube.com/watch?v=HcAoBhpjo_I&t=7s)

### 3. Aliatge en fusion

<https://www.youtube.com/watch?v=q981Whe3xF4&t=4s>

# DIMENSION ISTORICA DENS LA PEDAGOGIA FREINET

1. Celestin Freinet
2. Ua reflexion pedagogica navèra
3. Lo debut de l'estamparia en classa
4. Lo debut de la correspondància escolara
5. Arreconeishença e escaduda d' aquera practica


-> las arraditz de la pedagogia de Freinet que son l'ahar de l'estamparia

## 1. Celestin Freinet

- un ómi : vadó en 1896 a Gars dens las Alpas Maritimas
- un eveniment màger : alebat de guèrra - que pensa la classa autament
- un parcors : regent en 1920 a Bars Sus Loup , comuna de las Alpas Maritimas

Quin pòt lo mainat vader actor e pas mei espectator ?

« .. abans de resòlver problèmas de basa deus manuaus nostes, que cau aver enquistat, auburat, calculat per'mor tot ciò qui's tròba a l'entorn de nosauts e s'ac vòu d'estar mesurat e comptat. ; »



« E lavetz, que cerquèi solucions. Que hodequèi beth temps a, que hasoi experiéncias, que'm hasí seguir los dròlles lo vrèspe tà dar lo torn deu vilatge en espiant cò que s'i passava en cò deu panissèr, o deu haure. »

## 2. Ua reflexion pedagogica navèra

- Passejadas : descobrir l'environament de on demoras

- Expression libra : basa de l'aprentissatge - percepcion personalizada deus mainats

Quau utís tà que sian legeders ?



« Per l'estamparia, per totes las nostas tecnicas,  
qu'introdusim a l'esòla lo mei que s'i posca nòrmas  
de la societat qui ns'entornejan».

### 3. Lo debut de l'estamparia en classa

- 1924 purmèra estamparia en classa :  
los escolans que basteishen (CF Marion)

- « Libe de vita » :  
votat, analizat argumentat dens la classa -  
a l'encòp autor, editor, estampaire

- Utís màger d'aprentissatge :  
biais agradiu tà la lenga e la lectura e las autas  
mestiors

Quin valorizar aqueth tribalh, quin e s'i poderé har  
escambis ?



« La correspondància dab ua guta classa, que sia  
pôche o pas geograficament, qu'ei ua obertura  
cap au dehòra dab ua riquesa de las infinitas ».

#### 4. Lo debut de la correspondància escolara

- 1926 purmèras correpondàncias : classa de René Daniel, regent a « Saint-Philibert-en-Trégunc » en Bretanha.
- 1926 « L'imprimerie a l'école » : aviada d'un bulletin mensuau (puish en 1932 « L'Éducateur prolétarien ») - « Cooperativa d'entraida pedagogica »
- 1927-1928 : mantua escòla qu'an la lor estamparia



Dinc on va anar agueth moviment ?

## 5. Arreconeishenç e escaduda d'aguera practica


- De 1924 enà : espandida de la pensada de Freinet : qu'escriu dens revistas pedagogicas « l'Ecole émancipée », « Clarté »
- 1927 « La Gerbe » : revista de tèxtes d'escolans dens l'encastre de la correspondància escolara
- 1927 : Congrès de la Federacion - creacion de la « Cooperativa d'entera juda de l'estamparia a l'escola »

-> *l'estamparia que permetó aus mainats de s'emancipar e A Freinet d'espandir la soa pensada pedagogica*




# Son espleitacion en classa : aspècte tecnic

- Lo material
- Las etapas
- Aisinas a l'entorn de l'estampariá




# Lo material




*presa a batent*

## Las prensas




*presa a rotlèu*

## Las caissetas




## Los caractères



## Los rotlèus





Lc



# Las etapas


1/ Presentacion e causida de tèxte



2/ Mesa al punt

### 3/ Assemblatge dels caractères

- Dins lo compostador
- De dreita a esquèrra
- Trabalh en còla
- Mèfi als accENTS, espacis...
- Precision, concentracion...



## 4/ Estampar

- Trabalh sonhós
- Trabalh en còla, cadun a son pòste



## 5/ Secatge, netejatge

# Aisinas a l'entorn de l'estampariá

- La linogravadura



- Lo pocador



- Autres : ròdas de veituras, papièr marbrat...



# Conclusion

- Invencion majora dins l'istòria
- Espleit important de la PI
- Uèi, l'informatic a remplaçat l'estamparia dins las salas de classa.

